

Xɔ bubu Dela nutefets

traduit de « Béni sois-tu, Sauveur fidèle »

mf

1. Xɔ bu - bu De - la nu - te -
 2. Nè - nye nu - ku - wu - la, si
 3. Wo - ŋlo dí be : « Ne bli - ku

fe - to, Si tso dzi - fo va di mí
 fāa nu Do - kui - bo - bo - toe kpl' a - da -
 ge de A - nyi - gba me, 'ye wò - ku

p

kpo, Wò si ke tsɔ a - me - nye -
 tsi. To do - kui - wò tsɔ - tsɔ - na
 la, 'Ya de - ka ma - tsi a - nyi

mf

nye yla Wò nju - ti - ko - koe ma - vo la.
 me la Ye - su nè - kpe fu ma - nya - gblō.
 'kpo o, Ke bonj a - va tse ku ge - qee. »

4. Dela nukuwula, nuŋeyi
 Sogbe xoxo le ŋkuwò me ;
 'Fetɔ, àtrɔva kple dzidzha
 Kple lubabla d' akowò nu.

5. Ekem nàdzé le ɲukokœ me
 L'amefefle, wò dzidudu
 Fe kutsetse, siwo wofo fu
 Na mavomavø la dome.